



NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
Principal cross sections




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Partial cross sections




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Heating




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K

Particle heating contributions




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K


Particle production cross sections




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,2n)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,3n)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)a




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,2n)a




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)p




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)d




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*)t




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,2np)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
angular distribution for (g,n*0) neutron




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
angular distribution for (g,n*1) neutron




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
neutrons from (g,n*c)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2n)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,3n)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)a




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2n)a




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)p




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)d




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*)t




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2np)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,n*c)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,gma)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,p)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,d)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,t)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,he3)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,a)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2a)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,2p)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,pa)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
photons from (g,pd)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,n*)p




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,2np)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,p)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,2p)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,pa)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
protons from (g,pd)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
deuterons from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
deuterons from (g,n*)d




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
deuterons from (g,d)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
deuterons from (g,pd)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
tritons from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
tritons from (g,n*)t




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
tritons from (g,t)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
he3s from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
he3s from (g,he3)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,x)




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,n*)a




NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,2n)a



NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,a)



NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,2a)



NI063 PHOTON ACER TENDL-2023 LIBRARY; T=0.K
alphas from (g,pa)

